

B
18

Ser. 332. (y) about Masasaane's location M.E. Ledwaba.

0-16

Naxa ya xa-Mašašane.

K34/ 11

Serêtwana!

Naxana e talana ya bo-Sešane-sa-basadi.

Sešane-sa-basadi se kxotsa,

Melaô ya bo- Sehwatahwatana,

Komosasa kxoši ya Maburu.

Bo-Manamélá Sebodu nkane

Ba feta ba ririmetše.

Ba lebile Moletsí'a bo-Raphuti

E baxo mafsika a Matolodi

Mafsika a matlapa a madula

Kxoši, xa ba a bôna na?

Nkane Mmkatakele Letêbêlê

Kataki'a 'tema tša basadi,

Yêna a kxanyoxile Matlapa

A bodula-kxoši, banna

Ba letsa dintôntôlô Matoludi,

Le xe temô e le lešawa-šawana?

Naxa ye' ya Matuludi (Masasaane) e na le mebotwana dithabana, dithaba, meetšana, dinoka le dinokana.

2. DITHABA LE DITHABANA.

Ramahute Le Matuludi:

Thaba e kxolo e e di fetaxo ka moka tsa Maune (Xa-Mašašane) ke Ramahute. Ye ke thaba e kxolo e botse, xapê le sebopêxô sa yôna O ka re e be e bopya ke sethaxa ka 'atla tša sôna.

Kutung ya thaba ye ke mašope a ba xa-kxanyaxo 'a Mohlaloxa.

Lesope lè le tloxa ka bohlaba-tšatsi bya yôna, xo pôta ka thokô ya borva xo fihlêla ka bophirimêla.

Ka xo tloxa bohlaba-tšatsi le leboya xo fihla bophirimêla ke Masope a bo-Mokonyamá Sebêtha, bo-Phofele'a Mohlaša le bo Serite. Nthse bophirimêla ke tsona Dixôlôkwane tsa kxomo Mosatê wa Sekolo.

Ka moka ba'e ba akaraletše nthso, thaba-kxola ya Maune.

3. Nkô ya yôna ke ôna Matlapa a botse a bodula-kxoši. Hloxong Thaba-kxolo ya Matebeleng e rwele kêtana-thšwanyana (pakane) yeo e rwešitšwexo ke bo-Mmamosweu a Makxowa. Yeo kêfa e axilwe ka mmuse-fetoxa-lebyê (cement); Xomme sehlora ke sa thšipi.

Ka yôna kêfa ye' e akometše ôna mafsika a Matlapa a bodula kxoši le dithêtélêlê mafsika-maxoloa ka-Tlawene.

Ka Tlawene kë xôna borôbala Marêna a Maune, mme xo na le mašôhlôšôhlô a a šiišaxo ruri.

Ka 'tsoxong le letona ke 'fsika la nthla-ntsérér^'a totoma la Ngôpane.

Ngôpane le yôna ke seka thaba, le xa e xodisitšwe fêla ke 'fsika le le teele la maxaxa; fêla ke letsôxô la yôna thaba-kxolo ya Maune Ramahute. Lefsika le'xo thwe xa le namelwe, xo-namêla bo Mma-marib'an'a thšwene fêla. Re kwa xo thwe monna yo mongê o kile a le namêla o rile a ses'o a fihle nhlwaneng, a tadifala mahlô a tsewa ke' samadikwe a fexoloxa a phsikoloxa a wêla ka fase e šetše e le molatsana. Xomme a tsewa a bolokwa xôna kxaofsi le lôna fsika le', mme a se llêlwê ke' motho xwa thwe: 'moipolai xa a llelwe'. Xapôe xâona kutung ya lôna 'fsika le' xo bolokwa bahu ba' ba dumedi (bakriste). Mo mabitleng xo thwe ke, "Malepaneng" xo bile xo na le yôna Ntlo-kxolo ya (Malutêrê) Majakane le sekolo sa xôna mo bana ba ithutaxo xa-botse.

Ba rêtwa ka xo re: ke' bana ba moriti wa thaba ya Ngopane.

Ramahute, Matuludi le ngopane ke thaba e tee ya Ramahute.

"Mmalô! Ramahute thaba e botse seratlatla sa Maune".

MATLALENG:

5. Ramahute seêtsê e se file thaba-ntlororo ya Matlaleng. Mo kutung ya yôna thaba ye xo be xo dutše "Dithamaxa-di-me-hlahla Mafiri a re a tla ja lexowa le tsoxe". Ke bôna ba Matlaleng. Ka mo Matôkô a iponthšaxo ka xôna mang le mang O' a dumêla xo mo' xo be xo dutše motse wa kôkôtla. Matôkô a' a ratile xo dukološa thaba xo e hlakanya.

Ye yôna thab'a lekôpô ke ntlororo ruri, xapê ka bohlaba-

tšatši bya yôna e na le maxax'a thšwene, mo mafsi a a kometsexo tlatlape ya letswapô mo O ka ba Wa bôna e ke mafsi a' a tloxa a riboloxa a phsikoloxa xo fihla fase-molêpô.

- Xo thwe ka ntwa ya Matebele a Maune le a xa-Maxasola
 'Thamaxa di-mehlahla, di bile tsa re xo bôna Madira a tla tša tswa
 tša namêla xodimo xa yôna. Xe madira a fihla ône ka thsêpô a
 6. holofêla xore a xore a thopile, Athe kowa xodimo di lekanwe ke
 mešidi melongwana-meswana.

Madira ôna a tsêna a fîsa mantio a thuba dikha dithlofana a
 tsênaditetsô a nwa mafsi a kxaphola dikêkê.

Xa! Xwa senyexa thab'a makôpô; muši wa thunya, xwa xalaka sekite. Xw'e thu- thu- thu- thu. Maswena a re kxane re a potiêla a se bônê le motho, ba' ba' ba' bôna xore "mo? di loma le barafi. Ba hlanola dinaô, mme xa ba re "fula-fula" a kixerexa "Matebele Makonkwana a hlôka kxomo a ja motho".

Xomme ba ba tšeа ba ba lebisetse nokaneng ya Maribisi;

- Ba re xe ba ba lebisetse moetsaneng wa noka ya Motsulêpê ba bôna motho wa bôna ba kxoba ka lefase. Xe ba theoxêla xôna
 7. nokaneng ya Maribisi ba bôna mongwê ba kxoba ka lefase, 'mme ba rile xe ba nyoxêla thabaneng ya Tsômê, mokxosi wa lle, motho a re: Iii-uuu - thipa e ja o ba xomêlê. Ke tsôna tša thaba-ntlororo ya Matlaleng. Le lehono ba ba teala xe ba xopotse tša mehla ya bôna e ka ba sa dutse xôna mo' kxaofsi le yôna ye' Thab'a-lekôpô thaba ya ~~ntlo~~ ntromo ya Maune.

Mafiri weeee! Hee Thamaxa di-mehlahla ~~bana~~ bana ba xa Mma-moja- ka lexowa,

Bana ba pôô e kxwadi

Rênnna- rêma-rêma-rêma rêma.

Utsane.

- Utsane yôna o ka re xe O se Wa lebedisa xa botse Wa re ke Ngôpane, fêla O tla xakološwa ke xore kxaofsi le yôna xa xo thaba e kxolo byalo ka Ngôpane. Mo xo ye' thabana xo dutse Teffo'a Mmantlako'a lesêlê le Lexodi'a Mokone.

Xa se pêkwa yeo e dulaxo mo xodimo xa le' lefsika ke nntla
 O bônê.

Dikxoxwena bophelô xa di bo latswe. Thabana ye o bopexile byalo ka Ngopane kudu, fêla yôna lefsika la yôna xa se maxaxa kudu le xe le yôna bo-mmamariban'a thsivene ba the ba rate xo y'o fihla xôna lehlabula. Kxaofsi le yôna xo feta noka e kxolo ya naxa ya xeso ya Moxwadi. Mo dithabeng tse di bolets'wexo xo be xo na le masodi a maso a ditôrô (vye), 'mme batho le dikxomo di di feditse, xo setse xôna mo Utsane. Ke xôna mo ka nakô ya lehlabujana xe batho ba sethsaba ba bolawa ke tlala ba pholoxaxo xôna ka tsôna ditôrô.

Yôna xa e na dimakatsô le ditaba tse ntsi ts'a boxoloxolo.

9.

Boetse:

Boetse thaba e botse

Thaba ya kxokolwana

Thaba se-phala dithaba ka botse

Ke thabs thabawa seruthwana.

Thab'a Matebele a hlako,

Thito nkxokololo.

(Ka thutô e phadile bo-Mmaleoko)

Kuwa Mmaleoke xo tletse Mampara

A duletse Mmoroko somara

Thabana e botse ya Boetse

Xo fihla be banna ba-xolo

Bo-Father Moruti Boetse

*Na re tla thsabêla Boetse

Ra dulêla moriti wa thutô.

Thaba ye ya Boetse e dutse lekatana thokô ya Borwa bya Mosâtê kxaufsi le naxa ya Makhutsisa. Makxwaraneng a yôna ka thokô ya Leoya e eme Taal'a Mathsathsi (Sekolo-kereke) e axeleditse 10. diatla e hlaba mokxoši e re "tlang Lena ba nyorilwexo" Ka thokô ya ka Borwa ke Totoma kxokololo ya Baroma (Sekolo) e phurolotse diatla e re "tlang xaê hena ba lahlexilexo".

'Mme nthso, phsikolo ya Boetse e eme mokxahlo e akometse, e thotse byaloka meetse.

Ke thaba e kxolo kudu e bile e bônalà xa-botse xe motho a feta a rwanthša xodim'a tsela-thšipi ya Nthsuman'a Mpedi (Seporong).

Befeti ka moka ba feta ba boxa botse bya 'Tlapa la Boetse leo le kadilexo totoma mp'a tlou.

Mehleng ya kxalê Boetse e be e le xôna mo banna ba xeso ba be ba wêla ba bile ba wetša xôna.

Xo be xo seso xwa dula motho kxaufsi le yôna; le yôna polase ya Makhutšisa (Doornfontein) e seso ya ba ka sebopêxô sa mehla eno.

Xo be xo balawa diphôôfôlô tše di šiišaxo mo Boetse.

11. MEBOTO.

Xo thwe xe maxa (lefase) e ka be e le sekolo e ka be e se botse.

Se' ke therešo. Naxa ya xeso xe e ka be e se ka 'beka la 'thaba tše xo bolets'wexo ka tsôna, ke a bôna e ka be e se na le mmotwanyana le o tee, e ka be e le lebala fêla.

Fêla madulô a yôna ke nnosi a phaxame, meboea e monate ka moka e a fihla xôna; xapê le twets'i e bohlôkwa.

Mebotwana eo e naxo le maina le tsebêxô xa se mekae. O mong 'so'.

RAMAHILWA:

O ke mmoto o xo dut'sexo ba xa-Sekhaolêlô sa Mothokwa hlomola manku masêhlô le ba xa-Xalane'a Makhafola. Mo mno tong wo' xe re be re sa hlalefa xo be xo na le phulô e botse ya diruiwa. Byang bya xôna e le kxolane le ôna morulêla wa dintlo e o mo nt'si ruri, e se mmutla e se mmutla - mi e le borôba-thôka.

12.

Xapê boxolo bya mmoto wo' xa xo na metse. Xothwe kxalê xo be xo axile monna o mongwê wa Maroteng yeo mmoto wo' o bits'waxo ka yêna e be e le "Ramahlwa a di bôna t'sa naxa", monna wa botelle byo bo makatsaxo.

O be a tsebêxa xapê mo dintweng tsa Matebele.

Serêtwana:

Ramahlwa a di bôna a Letebele
 Mmoto wa tlatlapa
 Thulaxanya mahlape-hlape.
 Phulô bya kxomo muuu,
 Kxomo tša mmoto wa
 Ramahlwa 'a di sitexe.
 Nkane meetse e thsollêla
 Motsulêpê totoma tala
 Ya Ramahlwa le bo
 Maribisi moloi sella-bosexo;
 Ke mantlôrôtlôrô
 Kxatong tše Ramahlw 'a di-bôna.

13. TAALA:

O' le ôna ke totoma kxokololo
 Mehlieng ya kxalê xe naka ya phala e sa bla o' mmoto ~~nkô~~ o be
 o sa tsebye xe o tle o ome.

Xo be xo le sethokxwa sa Mphaphasane mehlokokholoko le e
 mengwê mere e botse mokokotlong le ka mpeng xa ôna.

E be e le o mongwê wa bofula kxomo-naka. Ôna mosela o' o
 neile Swika la ntlororo (Ngôpane) la Maune. Xa o' tloxa xôna mo
 meetse o' thswêla ka xo Matinyane'a Mošimane, mme xwa re ka
 thopolleng ya le letona wa thswêla ka Kxaxaneng ka xo le lethsadi
 ya thswêla ka Modie mme wa fihla wa tsenya nkô mahlakanong a
 Moxwadi le Modie xo bo-Madib'a Motlopodi. Ôna ka boxolo bya ôna
 le xa xo be xo na le temô xo be xona le phulô ya dikxomo xobane
 14. batho le bôna ba axile xa botse ka thokô e tee. 'Mme mo' xodimo
 xa ôna banne ba bolaya mabêlê le ditloo la xo siisa.

Mmoto wa Taala seratlatla
 Sa bo-Madib'a Motlopodi.
 Ta ala ya Dikxôpô
 Tše bo- Mosenyamahlô'a basadi.
 Taala ntotoma se-pholosa dithšiwana,

Sephumola e sekilexo meôkxô,
 Thamaxa tlatlapa mphonophono,
 Medi e tsemile ka meetseng.
 Kakomêla dikxôrô kxôrô.
 Ke bo-Sebabala'a Letebele l'a Rapetwa
 Le bo Sephodi sa mosatê se-dula lekata.
 Ka moka mahlô a lebile ôna mmoto,
 'O taala wo o sa swexo.
 Taala weeee ---
 Tadima mahlô kxomo t'sa mošatê
 O di fepetse ka selemô-se-taala
 Sa totom's mmoto wa Taeleng.

15.

Dinoka.

Thsêhlana maxana ya Maune
 Le xe e ka hlôka a mantši
 Mahumo, meetse a sexwaxwa
 Wôna xa a kxopelwe.
 Sukhuhledi šaba šab'a lewatle
 E khose meetše'a taalana
 Keledi e rôtha motho nka
 O mimisetše
 Sexwaxwan'a pharaphara
 Kolobitsane 'raxa la phsa
 ke serôbê - rôbê.

Moxwadi:

Ye ke yôna noka-kxolo ya Maune a ntlo t'sa xo swa.
 E thôma xa-Huwane e le leôpyana fêla. Thamaxa e naba e
 lebile Molets'i:a Raphuti.
 Xe O eme ka tlas'a Matlaleng ka bohlabat'satsi O tla bôna
 maôpyana a masehlanyana fêla O sa tsebe xore ke yôna kutu ya noka-
 kxolo ya Matebeleng.

16. Šele e a tatamala e fihla Utsane mo e xahlanexo le nokana y
 a Taala le Sebora. Xe e fihla xo bo Madib'a Motlopodi e xahlana
 le Modie - sele e lebile xo bo- Seperiêl'a Masoxana (Pax) fao e

xahlana le Phefô xo bo- Phu- Wena! (Doornspruit) monna wa se-apara diphuraphura wa Morôma. E napile e thôkxana le la Molets'i, e ngaya naxa e bile Rita xa bo Brinki'a Mangana - ke Rapatla xa e na swele mosimane wa Leburu. E thoxosa mahwidiri a' e ke e tla ya Botlôkwa ba Mmathsaka 'a Maimêla e Setse e le tletlapa ya le'sukhuhledi mme ya re mabapi le thaba t'sa Xanana ya thswêla meetse ka Moketse ya ba modumô o moxolo m-m-m-m.

17. Motsulêpê:

Ke yengwê ya t'seo di bit'swaxo dinoka mo Xa-Sashi.

Yôna le Moxwadi di bêthane ka sa-ka-mohlana Moxwadi ya leba Leboya Motsulêpê ya leba Borwa.

Ye e sepela ka xare xa naxa ya pônaxalô ye e bitsaxo maahlô ohle a di sepedi. E tloxa ka Mafuri a Moxwadi mo xo thwexo ke Meetsaneng (felwana xo nyane xa monônô wa Libyalô). Xôna mo felô mo e thômêxaxo; he he! "A tlala a iswa Madiba a hutêlêla mangwe"

Xo be xona le madiba a taala a xo šiisa ao lehono a khupedit'swexo ke mohlaaba. E be e le bo-Thapô ka ratha phamph'a bodiba mo basimane ba xešo ba be ba iphsina kudu ka xo ruthe.

E le bo- "Boiša-kxomo'a Matsêpê" Mo le motho o be a sa leke le xo tsenth'sa leoto le xa tee.

18 E le "bo-kxomo-lekxaxa tuduma Letuntêla meetse-mataala" Byo' e be e le byo bo šiisaxo bo bile bo khupeditswe ke lekxaxa O se ke Wa bôna le xa O ya kotseng.

Xa e dutše e theoxa xwa tsêna "Mosadi'a-tau sebôpa leokeng nokana e nyane phalal'a bodiba".

Ya re xe e re e 'supa nkô xa- kxasa xwa wêla Maribisi O moloi se-xale-xala bosexo" Ya bêtha Maphusêlêlê e lebile Moxolosedikwe ya napa ya bapêla tsela-teele ya Thomo-ya-Maisemane (Seporo) ya fihla ya re xôna kxaufsi le Moxolosedikue ya bêthane le Maephoxa ya Šohla mokxahlo xa Moxolosedikwe le "Thaba phaswa mefsika a bodula thswene ya rôtô madulô a rôtô xa e dulwe a nth'sa lekhwêkhwê. Ya fihla ya re ka bosobêla-t'satsi ba Mokopane 'a kekana ya tsenya nkôxo Moxalakwena.